

J.U. ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO KANTONA

SARAJEVO



P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC
HEALTH OF CANTON

SARAJEVO

I

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

I

Sarajevo, oktobar, 2024. godine



Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210 Ilidža
Tel/fax: 627-889; 622-227
web: <http://www.zzjzks.ba>
e-mail: info@zzjzks.ba



SADRŽAJ

I ORGANIZACIJA PROVOĐENJA ZAŠTITE NA RADU	4
II PRAVILA PREVENCIJE I ZAŠTITE	5
III POSLOVI SA POVEĆANIM RIZIKOM	8
IV POSLOVI NA KOJIMA SE PROVODI MJERA SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA	9
V NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA S POVEĆANIM RIZIKOM.....	9
VI SREDSTVA I OPREMA LIČNE ZAŠTITE KOJA PRIPADAJU RADNIKU	11
VII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU, DRUGIH RADNIKA U OVOJ OBLASTI.....	12
VIII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA.....	14
IX PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA	16
X OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN.....	20
XI OPĆA PRAVILA I MJERE ZAŠTITE NA RADU	21
XII OPĆE MJERE ZAŠTITE NA RADU.....	22
XIII POSEBNE MJERE ZAŠTITE NA RADU.....	24
XIV POSEBNA SIGURNOST I ZAŠTITA.....	28
XV PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU	29
XVI USLOVI ZA UPOTREBU SREDSTAVA ZA RAD I RADNE OPREME.....	31
XVII POVREDE NA RADU I EVIDENCIJE, IZVJEŠTAVANJE I OBAVJEŠTAVANJE O NESREĆAMA I POVREDAMA NA RADU I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA.....	32
XVIII ZAVRŠNE ODREDBE	33
PRILOG I: ZAŠTITNA OPREMA, LJEKARSKI PREGLEDI, UPUTSTVA ZA SIGURAN RAD ..	34
PRILOG II: SPISAK RADNIH MJESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM.....	91
PRILOG III: SPISAK RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE PRIMJENJUJE MJERA SKRAĆENJA RADNOG VREMENA	91
PRILOG IV: ROKOVI PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA	91

Na osnovu člana 22. tačka d) i člana 23. Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/20), te člana 65. Statuta JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 49/13, 21/22), a uzimajući kao osnovu Akt o procjeni rizika broj 119-4/23, koji je izradila ovlaštena organizacija Granulo – RE d.o.o., Upravni odbor J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 28.10.2024. godine jednoglasno donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

Član 1.

U cilju zaštite zdravlja radnika na radu u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Poslodavac), a u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službene novine FBiH“, br. 79/20) ovim Pravilnikom se uređuje zaštita zdravlja radnika na radu, zaštita od povreda na radu kao i profesionalnih i ostalih oboljenja i stvaranje povoljnijih uslova rada. Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike zaposlene kod Poslodavca.

Ovim aktom se naročito utvrđuju:

- organizacija provođenja zaštite na radu,
- pravila prevencije i zaštite,
- poslovi sa povećanim rizikom,
- poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena,
- način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, i drugih radnika,
- sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku,
- prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti,
- druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Član 2.

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu je osiguranje takvih uslova na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri sprječava nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za punu fizičku, psihičku i socijalnu sigurnost zaposlenih.

Zaštita na radu kao sistemski organizovano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.

Član 3.

Pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu kod poslodavca ima:

- a) radnik,
- b) lice koje je kod Poslodavca na stručnom osposobljavanju,
- c) lice koje se nalazi na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji ili stručnom usavršavanju kod poslodavca,
- d) učenici i studenti na praktičnoj nastavi i

- e) drugo lice koje se zatekne u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova, ako je o njegovom prisustvu poslodavac upoznat.

Poslodavac vodi evidenciju svih lica koja se zateknu na radu ili u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 4. Učešće sindikata i radnika

Sindikati učestvuju u uređivanju i unapređivanju sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu u skladu sa zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona i kolektivnim ugovorom.¹

Poslodavac se savjetuje sa radnicima i/ili njihovim predstavnicima i omogućava im da učestvuju u raspravama o svim pitanjima u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, a posebno da učestvuju u:

- a) raspravama i odobravanju svih mjera u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- b) svakoj mjeri koja može značajno uticati na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu,
- c) imenovanju radnika koji će obavljati poslove vezane za obezbjeđenje zdravih i sigurnih uvjeta rada, prve pomoći, gašenje požara i evakuaciju radnika,
- d) angažovanju, tamo gdje je potrebno, ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
- e) planiranju i organizovanju osposobljavanja radnika u oblasti zaštite na radu.

Član 5. Definicije pojmova

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu.

I ORGAIZACIJA PROVOĐENJA ZAŠTITE NA RADU

Član 6.

Zaštita na radu kao sistemski organizovano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu sa općim načelima prevencije.

Član 7.

Poslodavac je dužan organizovati poslove zaštite na radu vodeći računa o tehničko – tehnološkom procesu rada, broju radnika, broju lokacija odvojenih radnih jedinica, opasnostima i rizicima po zdravlje radnika te u skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod Poslodavca („Službene novine FBiH“, br. 34/21).

Član 8. Imenovanje radnika za zaštitu na radu

S obzirom da nisu ispunjeni uslovi iz člana 34. Zakona o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 79/20), Radnik za zaštitu na radu se ne imenuje.

¹ Član 8. (Učešće sindikata) Sindikat učestvuje u uređivanju i unapređivanju sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu u skladu sa zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona i kolektivnim ugovorom.

Član 9.

Imenovanje povjerenika za zaštitu na radu

S obzirom da su ispunjeni uslovi iz člana 44. Zakona o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 79/20), Povjerenik za zaštitu se imenuje u skladu sa navedenim članom.

Član 10.

Unaprjeđivanje organizacije i procesa rada kojima se garantuje sigurnost radnika na radu, stalni su zadatak rukovodilaca koji organizuju i rukovode procesom rada.

Član 11.

U cilju provođenja zaštite na radu u skladu sa ovim Pravilnikom, direktor donosi posebna pravila i mjere sigurnosti pri radu za specifične djelatnosti Ustanove koji se obavljaju u pojedinim fazama poslovanja ili karakterističnim uslovima rada.

II PRAVILA PREVENCIJE I ZAŠTITE

Član 12.

Obaveze provođenja preventivnih mjera

Poslodavac je obavezan da prilikom organizovanja rada i radnog procesa osigura preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu.

Poslodavac je dužan da osigura preventivne mjere prije početka rada radnika, u toku rada, kao i kod svake izmjene tehnološkog postupka, izborom radnih i proizvodnih metoda kojima se osigurava najveća sigurnost i zaštita zdravlja na radu, zasnovana na primjeni propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, radnih odnosa, tehničkih propisa i standarda, propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i dr.

U slučaju kada poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu, to ga neće osloboditi odgovornosti utvrđene u stavu (1) ovog člana.

Član 13.
Načela u provođenju mjera zaštite na radu

Poslodavac provodi mjere zaštite na radu poštujući sljedeća opća načela prevencije:

- a) procjene rizika,
- b) izbjegavanja rizika,
- c) sprječavanja rizika,
- d) otklanjanja rizika na njihovom izvoru,
- e) prilagođavanja rada i mjesta rada radniku naročito u pogledu izbora opreme za rad i metoda rada, kao i izbora tehnološkog postupka da bi se izbjegla jednoličnost u radu u cilju smanjenja njihovog uticaja na zdravlje radnika,
- f) prilagođavanja tehničkom napretku,
- g) zamjene opasnih tehnoloških procesa ili metoda rada bezopasnim ili manje opasnim,
- h) zamjene opasnih materija bezopasnim,
- i) utvrđivanja jedinstvenih preventivnih mjera s ciljem međusobnog povezivanja tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, socijalnih odnosa i uticaja faktora vezanih za radnu okolinu,
- j) davanja prednosti zajedničkim mjerama zaštite pred pojedinačnim,
- k) odgovarajućeg osposobljavanja i obavještanja radnika.
- l) odgovarajuće osposobljavanje i obavještanje

Član 14.
Preventivne mjere

Poslodavac preduzima sljedeće preventivne mjere:

- a) za sve poslove u tehničko – tehnološkom procesu rada utvrdio je uvjete rada i zahtjeve u pogledu zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti radnika koji će te poslove obavljati (Prilog I, koji je sastavni dio ovog Pravilnika),
- b) osigurava prethodne ljekarske preglede radi utvrđivanja da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima rada i zahtjevima radnog mjesta,
- c) omogućava radniku da se prije stupanja na rad upozna sa mjerama sigurnosti i zaštite na radu,
- d) obavještava radnike, sindikat i povjerenika za zaštitu na radu o uvođenju novih tehnologija i sredstava za rad, te opasnostima i štetnostima po zdravlje radnika i izdaje uputstva za siguran rad,
- e) osposobljava radnike za siguran rad,
- f) osigurava radnicima sredstva i opremu lične zaštite i njihovo korištenje,
- g) osigurava periodične ljekarske preglede radnika koji rade na poslovima na kojima postoje povećani rizici po zdravlje i preduzima mjere za sprečavanje nastanka invaliditeta i profesionalnih oboljenja radnika,
- h) osigurava periodične preglede sredstava rada i sredstava i opreme lične zaštite pri radu, u skladu sa tehničkim standardima,
- i) osigurava periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklimu u radnoj okolini,
- j) osigurava periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, radnih i pomoćnih prostorija i sredstava i opreme lične zaštite, koji ne podliježu obaveznim periodičnim pregledima i ispitivanjima, na način, po postupku i u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom,

- k) provodi mjere zaštite od požara u skladu sa posebnim propisima,
- l) provodi mjere za osiguranje prve pomoći,
- m) provodi i druge mjere prevencije u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Član 15.

Procjena rizika na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini

Poslodavac vrši procjenu rizika u skladu sa Pravilima o procjeni rizika (Službene novine FBiH broj 23/21), propisanim od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Akt o procjeni rizika može izraditi samo organizacija koja posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, što se utvrđuje uvidom u Registar kod Ministarstva.

Član 16.

U cilju prevencije i zaštite zdravlja radnika ovim Pravilnikom se propisuju opšte i posebne mjere zaštite na radu.

Član 17.

Provođenje mjera zaštite od požara

Poslodavac provodi mjere zaštite od požara u skladu sa posebnim propisima i ovim Pravilnikom. Poslodavac uspostavlja potrebne veze sa specijalizovanim službama, pogledu spašavanja i protivpožarne zaštite.

Za provođenje odredbi iz stava (1) ovog člana Poslodavac će odrediti radnike koji će provoditi mjere protivpožarne zaštite i evakuacije radnika.

Član 18.

Provođenje mjera za osiguranje prve pomoći

Poslodavac provodi mjere za osiguranje prve pomoći² u skladu sa Pravilnikom o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu ("Službeni list SR BiH", broj 38/86).

Poslodavac uspostavlja potrebne veze sa specijalizovanim službama u pogledu prve pomoći i hitne zdravstvene zaštite radnika.

Poslodavac određuje radnike koji će provoditi mjere prve pomoći.

² Član 36. (Prva pomoć, protivpožarna zaštita, evakuacija radnika, ozbiljna i neposredna opasnost) (1) Poslodavac je dužan da: a) preduzme potrebne mjere za prvu pomoć, protivpožarne mjere i mjere za evakuaciju radnika, prilagođene prirodi aktivnosti i veličini preduzeća, odnosno poslovanja, b) uspostavi potrebne veze sa specijalizovanim službama, posebno u pogledu prve pomoći, hitne zdravstvene zaštite, spašavanja i protivpožarne zaštite. (2) Za provođenje odredaba iz stava (1) ovog člana poslodavac će odrediti radnike koji će provoditi mjere prve pomoći, protivpožarne zaštite i evakuacije radnika. (3) Broj radnika iz stava (2) ovog člana, njihovo osposobljavanje i oprema kojom raspolažu moraju odgovarati veličini i/ili posebnim opasnostima u pravnom licu, odnosno poslovanju. (4) Federalni ministar će u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva propisati način provođenja mjera za prvu pomoć, potrebna sredstva i opremu za pružanje prve pomoći u slučaju povreda i oboljenja radnika na radu, pitanja iz stava (3) ovog člana, kao i druga pitanja od važnosti za provođenje mjera za prvu pomoć.

Član 19. **Znakovi upozorenja na opasnost**

Poslodavac, na mjestima rada, na sredstvima za rad i pripadajućim instalacijama, trajno postavlja znakove upozorenja na opasnost i znakove općih obavještanja, u skladu sa posebnim propisima.

Ako znakovi upozorenja na opasnost nisu dovoljni za efikasno obavještanje, Poslodavac je dužan trajno postaviti pisana uputstva o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih materija i opreme.

III POSLOVI SA POVEĆANIM RIZIKOM

I

Član 20. **Poslovi sa povećanim rizikom**

Poslodavac je dužan da radniku koji obavlja poslove sa povećanim rizikom, prije početka rada osigura prethodni ljekarski pregled, kao i periodični ljekarski pregled u toku rada jedanput godišnje.

Na osnovu Akta o procjeni rizika utvrđena su radna mjesta sa povećanim rizikom koja obuhvataju:

- a) poslove sa povećanim rizikom od povređivanja, nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika,
- b) poslove sa specifičnim zahtjevima koji, u cilju sigurnog i uspješnog rada uvjetuju posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika na tim radnim mjestima,
- c) poslove na kojima nakon primjene svih tehnički priznatih metoda za smanjenje rizika, postoji preostali rizik za neke radnike.

Član 21.

Poslovi s povećanim rizikom, a koji su utvrđeni na osnovu Akta o procjeni rizika navedenog u preambuli ovog akta, kod poslodavca navedeni su u Prilogu II ovog Pravilnika.

I

Član 22. **Mjere za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika**

Poslodavac je dužan provoditi mjere za sprječavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika koje se utvrde Aktom o procjeni rizika i na način propisan tim aktom, u skladu s Pravilima o procjeni rizika ("Službene novine FBiH", broj 23/21).

Član 23.

Osiguranje pristupa radnom mjestu sa povećanim rizikom

Poslodavac je dužan da osigura da pristup radnom mjestu sa povećanim rizikom, na kojem prijete neposredna opasnost od povređivanja ili zdravstvenih oštećenja (trovanja, gušenja i sl.), imaju samo radnici koji su osposobljeni za siguran i zdrav rad, koji su dobili posebna uputstva za rad na takvom mjestu, koji ispunjavaju zdravstvene uvjete i koji su snabdjeveni odgovarajućim sredstvima i opremom za ličnu zaštitu pri radu.

I

Član 24.**Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom**

Poslodavac posebno osigurava od rizika nesreće i povrede na radu radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, utvrđene ovim Pravilnikom, radi obezbjeđenja naknade štete, u skladu sa zakonom .

IV POSLOVI NA KOJIMA SE PROVODI MJERA SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA**Član 25.****Poslovi na kojima se radno vrijeme skraćuje**

Kada su na određenom radnom mjestu takvi uvjeti da uprkos primjeni mjera zaštite na radu i dalje postoji preostali rizik i prijetnja od obolijevanja tj. invaliditeta, poslodavac će preduzeti mjere da se radno vrijeme skraćuje srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i na radnu sposobnost radnika, u skladu sa Zakonom,

Poslovi na kojima se radno vrijeme skraćuje utvrđuju se u Prilogu III ovog Pravilnika.

Na poslovima, na kojima se radno vrijeme skraćuje u skladu sa Zakonom, pri ostvarivanju prava na plaću i drugih prava po osnovu rada i u vezi sa radom, skraćeno radno vrijeme u smislu ovog člana izjednačava se sa punim radnim vremenom.

Član 26.

Na osnovu člana 72. Zakona o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 79/20), provodi se postupak skraćivanja radnog vremena. Kod poslodavca na osnovu važećeg akta o procjeni rizika ne postoje radna mjesta na kojima se preporučuje mjera skraćivanja radnog vremena.

V NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA S POVEĆANIM RIZIKOM**Član 27.****Pravo radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu/medicinu rada 1**

Radnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi sa radom.

Poslodavac je dužan da zdravstvenim radnicima, koji pružaju usluge specifične zdravstvene zaštite/medicinu rada, osigura pristup u sve radne prostorije i prostore.

Član 28.

Zaključivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja djelatnost specifične zdravstvene zaštite radnika/medicine rada

Poslodavac zaključuje ugovor sa ovlaštenom zdravstvenom ustanovom koja obavlja djelatnost specifične zdravstvene zaštite radnika/medicine rada, radi:

- a) ocjenjivanja i utvrđivanja posebnih zdravstvenih sposobnosti koje moraju da ispunjavaju radnici za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu, odnosno rukovanje određenom opremom za rad,
- b) vršenja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom i izdaje izvještaje o ljekarskim pregledima u skladu sa propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.
- c) učestvuje u organizovanju prve pomoći, spašavanju i evakuaciji u slučaju povređivanja radnika ili havarija,
- d) daje savjete Poslodavcu pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti radnika,
- e) daje savjete Poslodavcu pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti radnika,

Poslodavac je dužan da zdravstvenim radnicima, koji pružaju usluge specifične zdravstvene zaštite/medicine rada, osigura pristup u sve radne prostorije i prostore.

Član 29.

Obaveza obavještavanja ovlaštene zdravstvene ustanove

Poslodavac, radnik za zaštitu na radu, povjerenik za zaštitu na radu, sindikat i drugi radnici dužni su obavijestiti ovlaštenu ustanovu o svim faktorima na radnom mjestu i u radnoj okolini za koje znaju ili pretpostavljaju da se mogu nepovoljno odraziti na zdravlje radnika.

Član 30.

Evidencije o ljekarskim pregledima radnika

Prilikom upućivanja radnika na ljekarski pregled na osnovu člana 13. ovog Pravilnika, Poslodavac je obavezan ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi dostaviti podatke o poslovima sa povećanim rizikom i navesti štetnosti i opasnosti kojima su radnici izloženi.

O rezultatima odgovarajućeg ljekarskog pregleda radnika, ovlaštena zdravstvena ustanova vodi evidenciju i u roku od 15 dana od izvršenog pregleda o tome dostavlja izvještaj Poslodavcu.

Član 31.

Način obavljanja ljekarskih pregleda

(1) Prethodni i periodični ljekarski pregledi radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom vrše se na način, po postupku i u rokovima koje utvrđuje Federalni ministar u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

(2) Radnik iz stava (1) ovog člana koji ne obavi periodični ljekarski pregled ne može nastaviti sa radom dok se ne utvrdi njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti.

(3) Ljekarski pregledi se obavljaju za radna mjesta, ukoliko je aktom o procjeni rizika utvrđeno da je to radno mjesto sa povećanim rizikom ili ako je na radnom mjestu utvrđen nivo rizika

„Srednje veliki rizik“ u skladu sa matricom za procjenu rizika iz Pravila o procjeni rizika („Službene novine FBiH“, br. 23/21), te je potrebno pratiti zdravstveno stanje radnika na tom radnom mjestu. Do donošenja posebnih propisa iz stava (1) ovog člana, za određivanje sadržaja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda primjenjivat će se odredbe Pravilnika o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima ("Službeni list SR BiH", broj 2/91).

Član 32.

Pravo radnika na premještaj na drugo radno mjesto

Ako se u postupku periodičnog ljekarskog pregleda utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uvjete za obavljanje poslova sa povećanim rizikom, Poslodavac je dužan da ga premjesti na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima, ukoliko takvo radno mjesto postoji kod Poslodavca.

Ukoliko takvo mjesto ne postoji, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu.

VI SREDSTVA I OPREMA LIČNE ZAŠTITE KOJA PRIPADAJU RADNIKU

Član 33.

Prava za korištenje ličnih zaštitnih sredstava i opreme radnik stiče stupanjem na rad kod Poslodavca.

Pravo na korištenje ličnih zaštitnih sredstava i opreme imaju svi radnici i ostala lica koja uživaju zaštitu na radu.

Član 34.

Radnici su dužni da dobijena lična zaštitna sredstva i opremu upotrebljavaju na način kako to predviđaju važeći propisi i uputstva za rad, da ih održavaju u ispravnom stanju i čistoći, da ih strogo namjenski koriste, da njima pažljivo rukuju, kao i da ih ne zamjenjuju sa drugim radnicima.

Neposredni rukovodilac dužan je da se brine da svi radnici budu opremljeni ličnim zaštitnim sredstvima i opremom koja im pripadaju prema odredbama ovog Pravilnika.

Član 35.

Određivanje sredstava i opreme lične zaštite

Odgovarajuća sredstva i oprema lične zaštite utvrđuju se na osnovu važećeg Akta o procjeni rizika.

Član 36.

Sastavni dio ovog Pravilnika je i tabelarni spisak zaštitnih sredstava i opreme koja pripadaju radnicima na pojedinim radnim mjestima sa vijekom trajanja istih, a koji se nalazi u Prilogu I ovog Pravilnika.

Član 37.

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima iz oblasti zaštite na radu, važećim propisima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), tehničkim propisima i uputstvima proizvođača. Ove preglede može izvršiti samo od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ovlaštena organizacija, koja će o tome sačiniti zapisnik.

Član 38.

Poslodavac je dužan da obezbijedi radnicima sredstva i opremu lične zaštite.

Poslodavac ne smije staviti u upotrebu sredstva i opremu lične zaštite ako nisu izrađena u skladu sa članom 14. stav (2) Zakona o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 79/20).

Poslodavac je dužan da isključi iz upotrebe sredstva i opremu lične zaštite na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika.

VII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU, DRUGIH RADNIKA U OVOJ OBLASTI

Član 39.

Ako se u nedostatku stručnog osoblja poslovi zaštite i prevencije ne mogu organizovati kod Poslodavca, te ukoliko Poslodavac nema radnih mjesta sa povećanim rizikom, Poslodavac će angažovati ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu.

Ako poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju iz stava (1) ovog člana, dužan je da osigura uvid u podatke vezane za rizike po sigurnost i zdravlje na radu, kao i mjere i aktivnosti za sprječavanje tih rizika na nivou radnog mjesta.

VIII PRAVA I DUŽNOSTI ODGOVORNIH LICA I RADNIKA U VEZI SA ZAŠTITOM NA RADU

Član 40. Direktor ustanove

Direktor ustanove je obavezan da:

- a) se stara o primjeni odredbi ovog Pravilnika i drugih zakonskih i tehničkih propisa iz oblasti zaštite na radu,
- b) prati izvršenja Plana i programa mjera zaštite na radu,
- c) organizuje izvršenje zaključaka inspekcije rada o otklanjanju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u vezi sa zaštitom na radu,
- d) prati rad radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u oblasti zaštite na radu i preduzima odgovarajuće mjere,
- e) pokreće disciplinski postupak protiv radnika iz prethodnog stava koji učine povredu radne obaveze iz oblasti zaštite na radu,
- f) donosi akte iz oblasti zaštite na radu,
- g) donosi odluke o mjerama za unapređenje zaštite na radu.
- h) na prijedlog nadležnih organa, preduzima mjere za otklanjanje nedostataka iz oblasti zaštite na radu
- i) u izuzetno hitnim slučajevima ili na intervenciju organa nadzora, preduzimaju mjere za otklanjanje neposrednih opasnosti

Član 41. Rukovodioci i odgovorni zdravstveni tehničari

Rukovodioci i odgovorni zdravstveni tehničari su odgovorna lica za sprovođenje zaštite na radu, te su u tom smislu obavezni da:

- a) organizuju bezbjedan proces rada i sprovođenja zaštite na radu, te vrše kontrolu primjene odredbi internog pravilnika, drugih općih akata iz zaštite na radu, kao i općih i posebnih propisa kojima se regulišu postupci zaštite na radu,
- b) staraju se o periodičnim pregledima mašina, uređaja i radnih prostorija, kao i obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu,
- c) obezbjeđuju radnicima potrebna lična zaštitna sredstva i opremu,
- d) sarađuju sa povjerenikom za zaštitu na radu na planu sprovođenja i unapređenja zaštite na radu,
- e) učestvuju u pripremi prijedloga programa mjera zaštite na radu,
- f) kontrolišu neposredne rukovodioce u izvršavanju obaveza iz oblasti zaštite na radu,
- g) podnose prijavu za pokretanje postupka zbog povrede radne obaveze usljed nepridržavanja propisanih mjera zaštite na radu,
- h) prate primjenu novih propisa iz oblasti zaštite na radu.

Član 42. Neposredni rukovodilac

Neposredni rukovodilac dužan je da organizuje proces rada na način kojim se obezbjeđuju sigurni uslovi rada, a naročito je obavezan:

- a) da svakog novoprimitljenog radnika upozna sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima na radnom mjestu, kao i sa mjerama zaštite,

- b) da se stara o obezbjeđenju ličnih zaštitnih sredstava i opreme,
- c) da udalji sa radnog mjesta radnika koji je pod dejstvom alkohola ili narkotika i radnika koji se ne pridržava mjera zaštite na radu,
- d) da obezbijedi odgovarajuću urednost radnog prostora,
- e) da stavi van upotrebe mašine i uređaje na kojima je došlo do kvara i obezbijedi stručno lice za popravku istih,
- f) da pruži prvu pomoć povrijeđenim radnicima,
- g) da prijavi svaku povredu na radu,
- h) da svakodnevno kontrolise primjenu mjera zaštite na radu, ispravnost elektroinstalacija uređaja, sredstava rada i radnih prostorija,
- i) da podnosi prijave za povredu radne obaveze zbog nepridržavanja mjera zaštite na radu.

VIII PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA

Član 43.

Pravo na sigurne i zdrave uvjete rada

Radnik ima pravo na sigurne i zdrave uvjete rada.

Radna okolina i sredstva za rad moraju, s obzirom na prirodu posla, biti sigurni za radnike i ne smiju ugroziti njihovo zdravlje.

Član 44.

Prije raspoređivanja radnika na poslove i radne zadatke radi čijeg je vršenja zasnovan radni odnos radnik ima pravo i dužnost da se upozna sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima na radnom mjestu kao i propisanim mjerama zaštite na radu. Radnik je obavezan da pristupi obuci i provjeri znanja iz oblasti zaštite na radu kao i periodičnim ljekarskim pregledima, ako je potreba za provođenjem istih utvrđena u važećem Aktu o procjeni rizika.

Član 45.

Dužnost radnika da sebe i druge ne izlaže opasnostima

Radnik je dužan da obavlja posao u skladu sa svojom stručnom spremom i završenom obukom, kao i uputstvima koja daje Poslodavac, tako da ne izlaže sebe ili druga lica na koja mogu uticati njegove aktivnosti ili nepažnja u toku procesa rada, opasnostima od povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

§

Član 46.

Dužnosti radnika

Radnici su, naročito, dužni:

- a) da se pridržavaju utvrđenih pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u smislu ovog zakona,
- b) da pravilno upotrebljavaju sredstva za rad i opremu, opasne materije i druga sredstva proizvodnje u skladu sa uputstvima proizvođača i uputstvima za siguran rad koja daje poslodavac,
- c) da pravilno upotrebljavaju sredstva i opremu lične zaštite koja su im dodijeljena i da ih nakon upotrebe vraćaju na mjesto na kojem se čuvaju,

d) ne smiju samovoljno isključiti, modifikovati, promijeniti ili ukloniti sigurnosni uređaj koji je instaliran, posebno ne mašinu, uređaj, alat, pogon ili objekat i takav uređaj moraju pravilno upotrebljavati,

e) da odmah obavijeste poslodavca i/ili radnika za zaštitu na radu o svakoj pojavi na poslu za koju postoji opravdana sumnja da predstavlja opasnost po sigurnost i zdravlje kao i o nedostacima u postupcima zaštite,

f) da obavijesti lice odgovorno za to radno mjesto i/ili poslodavca o povredama koje su zadobili,

g) da sarađuju sa Poslodavcem i/ili radnikom za zaštitu na radu u provođenju mjera ili zahtjeva koje je naredio inspektor rada,

h) da sarađuje sa poslodavcem i/ili radnikom za zaštitu na radu u provođenju mjera koje će obezbijediti da radna okolina i uvjeti rada budu sigurni i ne predstavljaju rizik po sigurnost i zdravlje u okviru njihovog radnog mjesta,

i) obavljaju periodične ljekarske preglede u terminima po zahtjevu Poslodavca,

j) da daju sve podatke i informacije koje traže inspektori rada.

Radnik koji se ne pridržava utvrđenih pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i propisanih obaveza u smislu ovog zakona čini težu povredu radne obaveze u skladu sa kolektivnim ugovorom, odnosno općim aktom Poslodavca.

Obaveze radnika u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu ne utiču na obaveze i odgovornosti Poslodavca iz ovog zakona.

Član 47.

Obaveza obavještanja o zapaženim nedostacima, kvarovima i pojavama koje bi mogle ugroziti bezbjednost na radu

Radnik je dužan da odmah prijavi sve zapažene nedostatke, kvarove i druge pojave koje bi mogle ugroziti bezbjednost na radu.

Prijava može biti pismena ili usmena, a podnosi se neposrednom rukovodiocu.

Član 48.

Postupanje u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika

Radnik ima pravo da odbije da radi ako smatra da mu prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje i dužan je da o tome odmah obavijesti svog neposrednog rukovodioca i/ili imenovanog radnika za zaštitu na radu, nadležnog inspektora rada i predstavnika radnika.

Po prijemu obavijesti iz stava (1) ovog člana nadležna inspekcija rada obavezna je da odmah izvrši uviđaj na licu mjesta i naredi da se provedu odgovarajuće mjere zaštite odnosno zabrani rad dok se mjere ne provedu ili obavijesti radnika iz kojih razloga njegov zahtjev nije osnovan. Radnik iz stava (1) ovog člana koji se udaljio sa radnog mjesta, ne smije snositi negativne posljedice u smislu propisa o radu, osim u slučaju ako Poslodavac dokaže da se radnik neopravdano udaljio sa radnog mjesta.

Član 49.

U slučaju iz prethodnog člana moraju se odmah preduzeti mjere za otklanjanje nedostataka a radnik se za to vrijeme može rasporediti da vrši poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima stečenim radom.

Član 50.

Radnik koji boluje od bolesti koja se bez njegovog obavještenja ne može utvrditi lječarskim pregledom ili ima takve zdravstvene nedostatke koji na određenim poslovima mogu predstavljati opasnost za radnika ili okolinu, dužan je o tome obavijestiti Poslodavca i nadležnu zdravstvenu organizaciju

Član 51.

Radniku se ne može narediti prekovremeni i noćni rad ako bi po nalazu nadležne zdravstvene organizacije takav rad mogao ugroziti, odnosno pogoršati njegovo zdravstveno stanje.

IX PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA

Član 52.

Obaveze provođenja preventivnih mjera

Poslodavac je obavezan da prilikom organizovanja rada i radnog procesa osigura preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu.

Poslodavac je dužan da osigura preventivne mjere prije početka rada radnika, u toku rada, kao i kod svake izmjene tehnološkog postupka, izborom radnih i proizvodnih metoda kojima se osigurava najveća sigurnost i zaštita zdravlja na radu, zasnovana na primjeni propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, radnih odnosa, tehničkih propisa i standarda, propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i dr.

U slučaju kada Poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu, to ga neće osloboditi odgovornosti utvrđene u stavu (1) ovog člana.

Član 53.

Poslodavac procjenu rizika vrši na osnovu urađenog Akta o procjeni rizika za mjesta rada, koji sadrži opis procesa rada sa procijenjenim rizikom od povreda ili oštećenja zdravlja na mjestu rada u radnoj okolini i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Poslodavac vrši procjenu rizika u skladu sa Pravilima o procjeni rizika (Službene novine FBiH broj 23/21), propisanim od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Akt o procjeni rizika može izraditi samo organizacija koja posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, što se utvrđuje uvidom u Registar kod Ministarstva.

Član 54.

Poslodavac je dužan da:

- a) organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- b) vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i utvrđuje poslove sa povećanim rizikom, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom,
- c) omogući radniku da se prije stupanja na rad upozna sa mjerama sigurnosti i zaštite na radu,
- d) donese Pravilnik o zaštiti na radu,

- e) obavještava radnike, sindikat i povjerenika za zaštitu na radu o uvođenju novih tehnologija i sredstava za rad, te opasnostima i štetnostima po zdravlje radnika i izdaje uputstva za siguran rad,
- f) osigurava da planiranje i uvođenje novih tehnologija bude predmet savjetovanja sa radnicima i/ili njihovim povjerenikom za zaštitu na radu u vezi sa posljedicama po sigurnost i zdravlje izazvanih izborom opreme, uvjeta rada i radne okoline,
- g) osposobljava radnike za siguran rad,
- h) osigurava radnicima sredstva i opremu lične zaštite i njihovo korištenje,
- i) osigurava periodične ljekarske preglede radnika koji rade na poslovima na kojima postoje povećani rizici po zdravlje i preduzima mjere za sprječavanje nastanka invaliditeta i profesionalnih oboljenja radnika,
- j) osigurava periodične preglede sredstava rada i sredstava i opreme lične zaštite pri radu, u skladu sa tehničkim standardima,
- k) osigurava periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklimu u radnoj okolini,
- l) osigurava periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, radnih i pomoćnih prostorija i sredstava i opreme lične zaštite, koji ne podliježu obaveznim periodičnim pregledima i ispitivanjima, na način, po postupku i u rokovima utvrđenim općim aktom,
- m) provodi mjere zaštite od požara u skladu sa posebnim propisima,
- n) provodi mjere za osiguranje prve pomoći,
- o) unaprjeđuje sigurnost i zaštitu zdravlja na radu,
- p) obavještava nadležnu inspekciju rada o svakom smrtnom slučaju, nesreći koja je zadesila jednog ili više radnika, teškoj povredi, profesionalnom oboljenju, svakoj pojavi ili bolesti koje pogađaju više od jednog radnika i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti život ili zdravlje radnika na radu,
- r) obavještava nadležnu inspekciju o početku i završetku radova na izgradnji, montaži, zamjeni opreme, remontu i rekonstrukciji objekata.

Član 55.

Obaveza utvrđivanja uvjeta rada i zahtjeva u pogledu sposobnosti radnika

Poslodavac je dužan da za sve poslove u tehničko-tehnološkom procesu rada utvrdi uvjete rada i zahtjeve u pogledu zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti radnika koji će te poslove obavljati.

Radnik ne može zasnovati radni odnos ukoliko prethodno nije utvrđeno da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima rada i zahtjevima radnog mjesta. Zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti radnika iz stava (2) ovog člana utvrđuju se na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od strane odjeljenja za medicinu rada i zdravstvenu zaštitu radnika ovlaštene zdravstvene ustanove.

Član 56.

Poslodavac je obavezan ispitivati radnu okolinu, odnosno procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizičkim, hemijskim i biološkim štetnostima na radu.

Član 57.
Zabrana prouzrokovanja finansijskih obaveza za radnike

Mjere zaštite koje provodi Poslodavac i koje se odnose na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu ne smiju radnicima prouzrokovati finansijske obaveze.

Član 58.
Obaveza upoznavanja sa propisima iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Poslodavac, odnosno radnik koji organizuje ili rukovodi procesom rada, mora biti upoznat sa propisima iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, a naročito ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje radnika.

Član 59.

Poslodavac je dužan da:

- a) preduzme potrebne mjere za prvu pomoć, protivpožarne mjere i mjere za evakuaciju radnika, prilagođene prirodi aktivnosti i veličini preduzeća, odnosno poslovanja,
- b) uspostavi potrebne veze sa specijalizovanim službama, posebno u pogledu prve pomoći, hitne zdravstvene zaštite, spašavanja i protivpožarne zaštite.

Za provođenje odredbi iz stava (1) ovog člana poslodavac će odrediti radnike koji će provoditi mjere prve pomoći, protivpožarne zaštite i evakuacije radnika.

Broj radnika iz stava (2) ovog člana, njihovo osposobljavanje i oprema kojom raspolažu moraju odgovarati veličini i/ili posebnim opasnostima u pravnom licu, odnosno poslovanju.

Član 60.

Poslodavac je dužan da:

- a) upozna sve radnike koji su ili bi mogli biti izloženi ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti o riziku koji postoji kao i mjerama koje su preduzete ili koje će se preduzeti u pogledu zaštite, što je prije moguće,
- b) preduzme mjere i izda uputstva kako bi se omogućilo radnicima da u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti prekinu s radom i/ili odmah napuste radno mjesto i pređu na neko sigurno mjesto,
- c) ne traži od radnika da nastave rad u situaciji kada još uvijek postoji ozbiljna i neposredna opasnost, osim u izuzetnim slučajevima kada postoji ozbiljna i neposredna opasnost po sigurnost više ljudi i širu okolinu.

Radnici koji u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti napuste svoje radno mjesto i/ili opasno područje ne smiju snositi negativne posljedice u smislu propisa o radu.

U slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti po vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih lica, radnici koji nisu u mogućnosti stupiti u vezu sa neposrednim rukovodiocem, obavezni su preduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja su im na raspolaganju, da bi se izbjegle posljedice te opasnosti, pod uvjetom da te mjere ne smiju biti u očitom neskladu sa opasnošću.

Zbog preduzimanja mjera iz stava (3) ovog člana radnici ne smiju snositi negativne posljedice u smislu propisa o radu.

Član 61.

Obavještanje radnika

Poslodavac je dužan radnicima i/ili njihovim predstavnicima davati odgovarajuća pisana uputstva koja se odnose na rizike po sigurnost i zdravlje sa zaštitnim i preventivnim mjerama koje se preduzimaju za otklanjanje ili smanjenje tih rizika.

Uputstva iz stava (1) ovog člana moraju biti istaknuta na mjestu rada.

Izuzetno, kada prijeti iznenadna opasnost po život i zdravlje, uputstvo iz stava (1) ovog člana Poslodavac može dati usmeno.

Uputstva iz stava (1) ovog člana daju se svim radnicima uključujući i radnike drugih poslodavaca koji obavljaju poslove kod Poslodavca. (Obavještanje radnika)

Član 62.

Znakovi upozorenja na opasnost

Poslodavac je dužan na mjestima rada, na sredstvima za rad i pripadajućim instalacijama trajno postaviti znakove upozorenja na opasnost i znakove općih obavještanja, u skladu sa posebnim propisima.

Ako znakovi upozorenja na opasnost nisu dovoljni za efikasno obavještanje, Poslodavac je dužan trajno postaviti pisana uputstva o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih materija i opreme.

Član 63.

Obavještanje predstavnika radnika i sindikata

Poslodavac je dužan da najmanje dva puta godišnje izvijesti povjerenika za zaštitu na radu, vijeće zaposlenika i sindikat o rizicima po sigurnost i zdravlje, te mjerama koje je preduzeo i koje će preduzeti radi unaprjeđivanja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Osim redovnog obavještanja iz stava (1) ovog člana, poslodavac ima obavezu da obavještava i da se savjetuje sa predstavnicima radnika ili radnicima nakon smrtne, grupne ili teške povrede na radu, utvrđenog slučaja profesionalnog oboljenja, kao i nalaza nadležne inspekcije rada kojim je utvrđen nedostatak u primjeni mjera zaštite na radu.

Član 64.

Poslodavac je dužan osigurati zaposlenim ženama za vrijeme trudnoće i dojenja, zaposlenim licima mlađim od 18 godina i zaposlenicima sa umanjenom radnom sposobnošću, da pored osposobljavanja za siguran i zdrav rad, budu u pisanoj formi obavješteni o procijenjenim rizicima na radnom mjestu i o mjerama kojima se rizici otklanjaju, u cilju povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

X OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Član 65. Osposobljavanje radnika

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premještaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promjene procesa rada koji može prouzrokovati promjenu mjera za siguran i zdrav rad.

Poslodavac je dužan da radnika u toku osposobljavanja za siguran i zdrav rad, upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga raspoređuje i o preduzetim konkretnim mjerama sigurnosti i zaštite na radu, u skladu sa aktom o procjeni rizika.

Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad mora biti prilagođeno specifičnostima njegovog radnog mjesta.

Član 66. Zabrana samostalnog rada

Radnici ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta na kojima će samostalno obavljati poslove prije nego što steknu znanja iz člana 46. Zakona o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 79/20).

Poslodavac kod kojeg rad obavljaju radnici drugog poslodavca mora osigurati da ti radnici budu upoznati sa mjerama zaštite na radu i zdravstvenim rizicima na radu.

Osposobljavanje radnika iz člana 46. Zakona o zaštiti na radu mora se obavljati u toku radnog vremena i ne smije izazvati troškove za radnika.

Član 67. i Provjera osposobljenosti za siguran i zdrav rad

Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad, Poslodavac obavlja teorijski i na praktičan način.

Provjera teorijske i praktične osposobljenosti radnika za siguran i zdrav rad obavlja se na radnom mjestu.

Periodične provjere osposobljenosti za siguran i zdrav rad radnika koji radi na poslovima sa povećanim rizikom vrši se na način, u roku i po postupku utvrđenom Aktom o procjeni rizika.

Član 68. Teorijsko i praktično osposobljavanje

U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, radnik se upoznaje naročito sa:

- a) tehničko-tehnološkim procesom i organizacijom rada u cjelini, a posebno sa poslovima svog radnog mjesta,
- b) opasnostima koje ugrožavaju sigurnost i zdravlje na radu, korištenjem sredstava rada i opreme i načinom upotrebe štetnih materija,
- c) mjerama zaštite na radu i razlozima zbog kojih se te mjere predviđaju i provode,
- d) upotrebom odgovarajućih sredstava rada i odgovarajuće opreme i sredstava lične zaštite, kao i pravilnim i namjenskim korištenjem uređaja i sredstava kojima se služi pri radu,

- e) pravima i dužnostima u provođenju propisa i mjera zaštite na radu i posljedicama zbog nepridržavanja tih propisa i mjera,
- f) pružanjem prve pomoći,
- g) organizacijom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- h) korištenjem protivpožarnih aparata,
- i) odredbama ovog zakona.

Osposobljavanje radnika iz stava (1) ovog člana Poslodavac može obaviti ako ima zaposlena lica sa odgovarajućom visokom stručnom spremom iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Ako Poslodavac nije u mogućnosti da izvrši osposobljavanje radnika u smislu stava (1) ovog člana, te poslove povjerit će ovlaštenoj organizaciji za zaštitu na radu.

XI OPĆA PRAVILA I MJERE ZAŠTITE NA RADU

Član 69.

Zaštita na radu obuhvata sistem pravila i mjera, a posebno:

- a) pravila i mjere pri projektovanju i izradi sredstava rada,
- b) pravila i mjere pri upotrebi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada,
- c) pravila i mjere koje se odnose na radnike, te prilagođavanje procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim i psihičkim sposobnostima,
- d) načine i postupke osposobljavanja i obavješćavanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajućeg nivoa zaštite na radu,
- e) načine i postupke saradnje sa Poslodavcem, radnika, njihovih predstavnika i udruženja, te javnih organa nadležnih za zaštitu na radu,
- f) zabranu stavljanja radnika u nepovoljan položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu,
- g) ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja faktora rizika i njihovih štetnih posljedica.

Član 70.

Zaštita na radu kao sistemski organizovano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu sa općim načelima prevencije.

Član 71.

Projektovanje, izvođenje i stavljanje u funkciju objekata, tehnoloških procesa i radnih mjesta, izrada, proizvodnja, uskladištenje, ispitivanje, zamjena, instaliranje, korištenje i održavanje sredstava za rad, uvoz i rukovanje sredstvima za rad, opasnim materijama i energijom, vrši se u skladu sa zahtjevima utvrđenim odredbama Zakona o zaštiti na radu FBiH, podzakonskih akata, relevantnih tehničkih propisa i standarda te razvojem naučno-tehničkih dostignuća.

Član 72.

Opća pravila i mjere zaštite na radu posebno se odnose na sljedeće zahtjeve: zaštitu od mehaničkih opasnosti, zaštitu od udara električne struje, sprječavanje nastanka požara i eksplozije, osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, osiguranje potrebne radne

površine i radnog prostora, osiguranje puteva potrebnih za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih lica, osiguranje čistoće, osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenje brzine strujanja zraka, osiguranje propisane rasvjete, zaštitu od buke i vibracija, zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih uticaja, zaštitu od fizičkih, hemijskih i bioloških štetnih uticaja, zaštitu od prekomjernih napora, zaštitu od elektromagnetnog i drugog zračenja, te osiguranje prostorija i uređaja za ličnu higijenu.

XII OPĆE MJERE ZAŠTITE NA RADU

Član 73.

Radne i pomoćne prostorije moraju biti prema vrsti poslova dovoljno osvijetljene prirodnom ili vještačkom svjetlošću.
Prozori, otvori za osvijetljenje, kao uređaji i elementi za vještačko osvijetljenje moraju se držati u čistom i ispravnom stanju.

Član 74.

Radne prostorije u zimskom periodu moraju se zagrijavati, pri čemu treba da se obezbijedi temperatura u radnoj prostoriji koja odgovara propisanim vrijednostima u zavisnosti od intenziteta tjelesnog rada, vlažnosti i kretanja vazduha u radnoj prostoriji.

Član 75.

Visina radnih prostorija treba biti u skladu sa Pravilnikom o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SRBiH“, br. 05/88).

Član 76.

Podovi radnih prostorija moraju biti čvrsti, ravni, pogodni za održavanje i ne smiju propuštati vlagu.
Ukoliko se koriste tepisi za prekrivanje podova, isti moraju biti izvedeni na način da su fiksirani za podlogu kako bi se minimizirala opasnost od pada.
U radnim prostorijama mora se obezbijediti prirodna ili vještačka ventilacija.

Član 77.

Svi objekti moraju imati uređaje za hladnu i toplu vodu kao i odgovarajuće sanitarne prostorije.

Član 78.

Električne instalacije i uređaji moraju se izvoditi i održavati u skladu sa važećim propisima.

Član 79.

Poslove održavanja i opravke elektroinstalacija i uređaja Poslodavac je dužan povjeriti samo kvalifikovanim radnicima koji su za to ovlašteni.

Član 80.

Poslodavac je dužan da vrši kontrolu ispravnosti elektroinstalacija i to prije upotrebe, nakon rekonstrukcije te periodično u saradnji sa stručnom i ovlaštenom ustanovom jednom u tri godine.

Član 81.

U radnim prostorijama kod Poslodavca moraju biti izvedeni prekidači (sklopke) za odvajanje od mrežnog napona sa vidljivom oznakom „Uključeno“ i „Isključeno“. Razvodni ormari se moraju izraditi od nezapaljivog materijala i moraju biti trajno slobodni i pristupačni.

Član 82.

Radnici su dužni prijaviti svaki kvar na električnim uređajima i instalacijama neposrednom rukovodiocu, te iste staviti van upotrebe dok ne budu osposobljene za ispravan i siguran rad od strane stručnog lica.

Član 83.

Svi objekti moraju biti zaštićeni od udara groma prema važećim propisima. Poslodavac je dužan vršiti periodičnu kontrolu ispravnosti gromobranske instalacije u propisanim rokovima i o tome voditi urednu evidenciju, a sve u saradnji sa stručnom i za to ovlaštenom institucijom.

Član 84.

Svi prilazni putevi, prolazi, kao i putevi unutrašnje komunikacije moraju biti stalno slobodni, prohodni, kao i propisno obilježeni.

Član 85.

Intenzitet buke i vibracije u radnim prostorijama mora biti u dozvoljenim granicama. Na mašinama i uređajima gdje intenzitet buke i vibracije prelazi dozvoljene granice moraju se preduzimati tehničke mjere za smanjenje buke i vibracije.

Član 86.

Obučavanje radnika za pružanje prve pomoći izvodi se u sklopu osposobljavanja za rad na siguran način. Posebnom odlukom Poslodavac će imenovati radnike zadužene za provođenje mjera prve pomoći, u skladu sa članom 36. stav (2) Zakona o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“ br. 79/20), a koji moraju biti posebno obučeni kod ovlaštene institucije u FBiH.

Član 87.

Radne prostorije moraju biti opremljene sa vidljivo označenim ormarićima u kojima se nalazi odgovarajući sanitetski materijal za pružanje prve pomoći.

XIII POSEBNE MJERE ZAŠTITE NA RADU

Član 88.

Poslodavac je dužan osigurati uposlenicima koji najveći dio radnog vremena provode u radu na računaru odgovarajuću, ergonomski oblikovanu radnu opremu.

Član 89.

Poslodavac je dužan osigurati tehničku ispravnost svih vozila koja se koriste u službene svrhe kao i ista redovno održavati, u skladu sa ZOOBS i uputama proizvođača.

Član 90.

Poslodavac je dužan održavati ispravnost tehničke opreme koju uposlenici koriste za rad, a koja se po članu 10. Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službene novine FBiH“, br. 23/21), ne ispituje kao sredstvo rada.

Član 91.

Poslodavac je dužan održavati ispravnost uređaja za klimatizaciju koje koristi, te provoditi redovnu dezinfekciju, u intervalima koje je propisao proizvođač, odnosno najmanje jednom u godinu dana ukoliko proizvođač nije propisao intervale.

Član 92.

Poslodavac je dužan provoditi redovnu mjeru dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije prostora koji koristi, u skladu sa posebnim propisima koji regulišu tu oblast.

Član 93.

Poslodavac je dužan na vidnom mjestu istaći uputstva za siguran rad, u skladu sa važećim Aktom o procjeni rizika.

Član 94.

Svaki radnik zasebno, i Poslodavac u cjelini, dužan je da radnu okolinu održava čistom i urednom.

Član 95.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br. 64/09), svi radnici, kao i Poslodavac u cjelini, dužni su održavati evakuacione puteve, kao i pristup do hidrantskih ormarića, prohodnim i urednim, kako bi u slučaju požara iste mogli koristiti.

Član 96.

Ukoliko u objektima koje koriste radnici, dođe do povećane klizavosti iz bilo kojeg razloga, obaveza Poslodavca je da istakne upozorenje „Pazi klizavo“, kao i da odmah preduzme mjere kako bi se novonastalo stanje otklonilo.

Član 97.

Radnici su dužni sredstva za čišćenje čuvati samo u originalnoj ambalaži.

Član 98.

- (1) Pri radu sa sredstvima za čišćenje, radnici se moraju isključivo pridržavati uputstava na ambalaži proizvoda.
- (2) Pri radu sa hemijskim sredstvima koje imaju nagrizajuće dejstvo po kožu, radnik mora obavezno koristiti zaštitnu opremu – rukavice.
- (3) Pri radu za vrijeme kojeg dolazi do nastanka organske prašine, radnik mora obavezno koristiti zaštitne rukavice, zaštitnu masku i zaštitne naočale, te primjenjivati mjeru lokalne ventilacije.

Član 99.

Rad sa sredstvima za čišćenje koja su po hemijskom sastavu korozivi, ne smije se vršiti u zatvorenoj prostoriji. Prilikom rada s ovim sredstvima potrebno je obezbijediti ventilaciju i provjetranje.

Član 100.

Sve promjene nivoa podnih površina moraju biti označene trakom žuto-crne boje sa dijagonalnim uzorkom.

Član 101.

Sigurnosni ventili na opremi pod pritiskom (npr. autoklavi) moraju se ispitivati najmanje jednom godišnje.

Član 102.

Sredstva rada koja spadaju u posude pod pritiskom moraju se ispitivati u skladu sa posebnim uslovima koje propisuju Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ“, br. 16/83).

Član 103.

- (1) Pri radu sa jonizirajućim zračenjem, radnici se moraju pridržavati zaštitnih mjera u skladu sa posebnim propisima koji regulišu tu oblast.
- (2) Radnici koji izvode postupke pri kojima nastaje jonizirajuće zračenje, moraju biti obučeni po posebnim propisima.

Član 104.

- (1) Pri radu sa opasnim hemijskim materijama, radnik se mora pridržavati uputstava na ambalaži te materije, te upustvima iz sigurnosno-tehničkog lista svake materije.
- (2) Opasne materije moraju se čuvati isključivo u originalnom pakovanju. Ukoliko postoji potreba za pretakanjem ili presipanjem u manje sudove iz bilo kojeg razloga, na tim sudovima

moraju stajati iste oznake kao i na originalnom pakovanju, te mora biti jasno istaknut naziv materije na novom pakovanju.

Član 105.

Radnicima mora biti omogućen uvid u sigurnosno-tehničke listove materija sa kojima rade. Sigurnosno-tehnički listovi moraju imati obezbijeđen prevod na jedan od tri službena jezika u BiH.

Član 106.

Na mjestima rada na kojima radnik radi sa hemijskim materijama, moraju biti istaknuta upozorenja koja su navedena u sigurnosno-tehničkom listu date materije. Obaveza isticanja znakova vrijedi za sva mjesta rada na kojima se obavlja rad sa hemijskim materijama.

Član 107.

Na mjestima rada na kojima radnik radi sa hemijskim materijama, moraju biti istaknuta uputstva za siguran rad, pri čemu uputstvo obavezno mora uzeti u obzir sigurnosno-tehnički list date materije. Obaveza isticanja znakova vrijedi za sva mjesta rada na kojima se obavlja rad sa hemijskim materijama.

Član 108.

Na mjestima rada na kojima postoji opasnost od formiranja prašine ili aerosola koja po svom hemijskom sastavu može biti štetna po radnika, odnosno sadržavati količinu hemijskih materija koja premašuje MDK utvrđene važećim propisima, ne može se primijenjivati samo prirodno provjetranje.

Član 109.

Rad sa hemijskim supstancama koje su označene kao otrovi, smije se vršiti samo u dobro ventilisanoj prostoriji te je upotreba zaštitne opreme: radno odijelo, radne rukavice, zaštitne naočale i zaštitne cipele i zaštitna maska obavezna u svakom trenutku.

Član 110.

Na mjestima rada iz člana 124. ovog Pravilnika, pored prirodne ventilacije, obavezno se mora primijenjivati prinudna vještačka ventilacija. Prinudna ventilacija mora biti tako izvedena da spriječi dospijevanje velike, odnosno po MDK nedopuštene količine prašine u radnu atmosferu.

Član 111.

Uređaji za lokalnu ventilaciju i odvođenje nastale prašine moraju odgovarati odredbama člana 107. stav (2) Pravilnika o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SRBiH“, br. 05/88).

Član 112.

Odsisni uređaji lokalne ventilacije moraju biti tako povezani sa mašinom čije produkte odvode, da mašina ne može krenuti sa radom bez istovremenog rada odsisa.

Član 113.

Svaki odsisni priključak mora imati svoj zasun.

Član 114.

Sistemi ventilacije i odvođenja štetnih produkata moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite na radu, te u skladu sa Projektom mašinskih instalacija. Ovakvi sistemi ne smiju se izvoditi niti puštati u rad bez prethodno obezbijeđenog Projekta mašinskih instalacija, a koji će garantovati da će se primjenom mjera koje su u njemu navedene omogućiti sprječavanje nastanka nedozvoljene koncentracije prašine u radnoj atmosferi u odnosu na MDK svake materije.

Član 115.

Odsisni uređaji se moraju moći skinuti radi redovnog održavanja i čišćenja. Za vrijeme dok odsisni uređaj nije dostupan na mašini, istu ne smije biti moguće pokrenuti.

Član 116.

Tehnološki procesi pri kojima se u radnu atmosferu oslobađaju otrovne materije, moraju se izvoditi u hermetički zatvorenom prostoru za manipulaciju. Ukoliko to zbog prirode tehničko-tehnološkog procesa nije moguće, potrebno je obezbijediti efikasan odsis nastalih produkata koji će oslobodenu koncentraciju materije svesti ispod MDK za tu materiju.

Član 117.

Prilikom rada na radnim mjestima na kojima je u skladu sa važećim Aktom o procjeni rizika utvrđena opasnost hemijskih štetnosti – prašine, radnici moraju koristiti zaštitnu opremu – zaštitnu masku.

Član 118.

Na radnim mjestima i mjestima rada na kojima je radnik u skladu sa važećim Aktom o procjeni rizika u opasnosti od štetnih gasova koji su produkt tehničko-tehnološkog procesa, radnik mora pri radu u takvom tehničko-tehnološkom procesu u svakom trenutku koristiti zaštitnu masku sa adekvatnim filterom, ovisno od štetnog gasa koji nastaje.

Član 119.

Prilikom upotrebe pesticida, pesticid birati prema štetočini na koju se djeluje.
Poštovati uputstva na pakovanju pesticida.
Ne prekoračiti količinu određenu za djelovanje na datu štetočinu.
Prilikom upotrebe pesticida, obavezno koristiti propisanu zaštitnu opremu.

U slučaju prosipanja ili kontaktom sa očima, obavezno postupiti prema uputstvu iz sigurnosno-tehničkog lista.

Član 120.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa u Zavodu, zaposlenik se podvrgava opštem ljekarskom pregledu radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti.

Direktor Zavoda može odlukom uvesti i testiranje na prisustvo HIV-a, Hepatitisa B i C, kao i druga testiranja u cilju prevencije oboljenja zaposlenika ili korisnika usluga Zavoda.

Član 121.

Zaposlenici imaju pravo i dužnost da stvaraju uslove za organizovanu zdravstenu zaštitu, u skladu sa Zakonom i da se vakcinišu protiv virusa hepatitisa B. Zavod, po potrebi, može zahtijevati i obezbijediti ljekarski pregled svih zaposlenika u cilju praćenja njihovih psihofizičkih sposobnosti i ranog otkrivanja oboljenja.

Član 122.

Periodične preglede i ispitivanja je potrebno provoditi u skladu sa zakonskim rokovima, čiji je pregled dat u prilogu III ovog Pravilnika.

Član 123.

Za radna mjesta sa srednje velikim rizikom, utvrđena u aktu o procjeni rizika, potrebno je provoditi ljekarske preglede u skladu sa važećim propisima akta, potrebno je provoditi prethodne i periodične ljekarske preglede, na način, sa sadržajem i u rokovima utvrđenim aktom o procjeni rizika na kojem se temelji ovaj Pravilnik. Pregled ljekarskih pregleda dat je u prilogu I ovog Pravilnika.

XIV POSEBNA SIGURNOST I ZAŠTITA

Član 124.

Mjere zaštite na radu u vezi sa posebnom zaštitom žena, mladih radnika i invalidnih lica, obezbjeđuje se očuvanje zdravlja i psihofizički razvoj mladih radnika, normalno ostvarivanje materinstva i sprječavanje daljeg smanjivanja i potpunog gubitka radne sposobnosti kod radnika kod kojih je radna sposobnost smanjena.

Član 125.

Zaštita grupa posebno osjetljivih na rizike

Poslodavac je dužan organizovati radno mjesto tako da vodi računa o prisustvu grupa osjetljivih na određene rizike.

Grupe posebno osjetljive na rizike, kao što su trudnice, porodilje ili dojilje, maloljetnici, lica sa invaliditetom, kao i radnici sa promijenjenom radnom sposobnošću u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, moraju se zaštititi od opasnosti koje posebno njih

pogađaju, u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i općim aktom Poslodavca.

Član 126.

Zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima

Zabranjen je rad trudnicama, porodiljama i dojiljama na poslovima na kojima postoji rizik od izloženosti opasnim materijama, hemijskim, fizičkim i biološkim agensima, štetnim zračenjima i mikroklimatskim uticajima, odnosno na poslovima sa teškim uvjetima rada, kao i posebno teškim i opasnim poslovima gdje postoji rizik po njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji mogu ugroziti njihovo zdravlje i razvoj.

Radnik sa promjenjenom radnom sposobnošću ne smije obavljati poslove na kojima postoji opasnost smanjenja preostale radne sposobnosti.

Član 127.

Maloljetni radnici

(1) Radnik mlađi od osamnaest godina ne može se rasporediti na teške poslove odnosno poslove koji bi mogli štetno uticati na njegovo zdravlje i psihofizički razvoj.

(2) Radniku iz prethodnog stava ne može se narediti prekovremeni i noćni rad.

Član 128.

Žene u trudnoći, odnosno za vrijeme dojenja djeteta

Poslodavac je dužan ženu za vrijeme trudnoće, odnosno za vrijeme dojenja djeteta, rasporediti na druge poslove ako je to u interesu njenog zdravstvenog stanja, koje je utvrdio ovlašteni ljekar.

Poslodavac takvu preraspodjelu vrši u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu i drugim internim aktima Poslodavca.

Član 129.

Radnici sa promijenjenom radnom sposobnošću imaju prava u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Poslodavca i drugim internim aktima Poslodavca.

XV PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

Član 130.

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službene novine FBiH, br. 23/21) podliježu:

- sredstva za rad,
- električne i gromobranske instalacije,
- sredstva i oprema lične zaštite,
- fizičke, hemijske i biološke štetnosti i mikroklima u radnim i pomoćnim prostorijama.

Član 131.

Sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima

Periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu navedenog Pravilnika podliježu sljedeća sredstva za rad:

- pokretne, stabilne i kose dizalice sa električnim i drugim pogonom kojim se diže, prenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ili magneta (mostne, poluportalne, portalne i stubne dizalice svih tipova, autodizalice i njima slične dizalice), kao i kombinacije dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport,
- liftovi za prevoz radnika i tereta, sa pratiocem ili bez njega,
- žičare za prevoz radnika i tereta, sa pripadajućom opremom, postrojenjima i objektima, stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m³/min,
- mehaničke i hidraulične prese i mašine za sječenje i obradu materijala na mehanizovani pogon,
- sve vrste sredstava za rad na mehanizovani pogon,
- sve vrste alata sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Član 132.

Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad koja se prvi put puštaju u rad, vrše se prije puštanja u rad, a naredni pregledi i ispitivanja vrše se najmanje jednom u tri godine, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi i ako ne dođe do izmijenjenih uvjeta iz stava (2) ovog člana.

Izuzetno od stava (1) ovog člana, periodični pregledi i ispitivanja se vrše i prije isteka roka od tri godine ili drugog roka propisanog posebnim propisima ukoliko dođe do izmijenjenih uvjeta usljed:

- građevinske rekonstrukcije objekta,
- zamjene i rekonstrukcije postojećih, kao i postavljanja
- novih sredstava za rad,
- promjene lokacije sredstava za rad,
- izmjene tehnološkog procesa rada,
- udesa ili havarije, u kojem slučaju se periodični pregledi i ispitivanja obavljaju prije ponovnog puštanja u rad.

Član 133.

Periodični pregled i ispitivanje električnih instalacija vrši se najmanje jednom u 3 (tri) godine. Periodični pregled i ispitivanje gromobrantskih instalacija vrši se jedanput u 2 (dvije) godine.

Član 134.

Pri periodičnom pregledu i ispitivanju sredstava i opreme lične zaštite, krajnji rok trajanja sredstava lične zaštitne opreme utvrđuje se na osnovu osnovnih tehničkih propisa, uputstva proizvođača i stanja opreme.

Član 135.

Pregled i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklimе u radnim i pomoćnim prostorijama vrši se jednom u 3 (tri) godine. Ispitivanje mikroklimе vrši se u zimskom i ljetnom periodu. Pod zimskim periodom određeno je razdoblje od mjeseca oktobra do marta. Pod ljetnim periodom određeno je razdoblje od mjeseca aprila do septembra.

Član 136.

Sve periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu isključivo vrši ovlaštena organizacija, koja ima dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje te vrste poslova.

Nakon obavljenih periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, ovlaštena organizacija izrađuje i izdaje Zapisnik o stručnom nalazu i upotrebne dozvole.

XVI USLOVI ZA UPOTREBU SREDSTAVA ZA RAD I RADNE OPREME

Član 137.

Radna oprema može se staviti u promet, naručiti ili staviti u upotrebu ako su ispunjeni uvjeti za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu i ako je to potvrdio proizvođač ili uvoznik uvezenih proizvoda. Sredstva i oprema lične zaštite mogu se staviti u promet, naručiti ili staviti u upotrebu ako pružaju pouzdanu zaštitu od rizika pri radu i ako je to potvrdio proizvođač ili uvoznik uvezenih proizvoda. Sredstva za rad, koja podliježu obavezi periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, mogu se upotrebljavati samo ako posjeduju zapisnik, odnosno ispravu kojom se dokazuje da pregledana sredstva za rad udovoljavaju propisima donesenim na osnovu zakona, a koju je izradila za to ovlaštena organizacija.

Član 138.

Radna oprema mora odgovarati radnom procesu koji se obavlja i mora biti na odgovarajući način prilagođena toj svrsi tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. Izbor radne opreme i materijala koji se koriste vrši se u skladu sa posebnim uvjetima i specifičnostima rada kako bi se otklonili ili smanjili rizici.

Član 139.

Proizvođači i uvoznici radne opreme i sredstava i opreme lične zaštite obavezni su da izdaju ispravu kojom se dokazuje da odgovaraju međunarodnim propisima, tehničkim propisima i propisanim mjerama sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te daju uputstva za upotrebu i održavanje na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH.

Član 140.

Proizvođači i uvoznici opasnih materija dužni su da daju uputstvo za sigurnu upotrebu i rukovanje. Uputstvo sadrži identifikacione podatke, podatke o fizičkim, hemijskim i biološkim karakteristikama, stepen opasnosti od požara i eksplozije, opasnosti po zdravlje, o

radioaktivnosti, o ekološkim podacima, o posebnim zaštitnim mjerama, o načinu skladištenja i označavanja, o prijenosu i transportu, kao i o postupku otklanjanja opasnih materija (sigurnosni list). Ovi podaci se daju na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH.

Član 141.

Poslodavac ne može staviti u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije prije nego što pribavi dokumentaciju kako je navedeno u članu 36. ovog akta.

ı

Član 142.

Poslodavac ne može dati finansijsku ili drugu naknadu radnicima u zamjenu za ispunjavanje zahtjeva standarda sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

XVII POVREDE NA RADU I EVIDENCIJE, IZVJEŠTAVANJE I OBAVJEŠTAVANJE O NESREĆAMA I POVREDAMA NA RADU I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA

Član 143.

Obaveza vođenja evidencija kod poslodavca

Poslodavac je dužan da vodi propisanu evidenciju o:

- a) radnicima na radnim mjestima sa povećanim rizikom,
- b) radnim mjestima sa povećanim rizikom,
- c) opasnim materijama koje se koriste pri radu,
- d) provjeri znanja radnika iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
- e) izvršenim pregledima i ispitivanjima radne sredine i sredstava za rad,
- f) povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima,
- g) ljekarskim pregledima radnika.

Poslodavac je dužan dostaviti nadležnoj inspekciji rada godišnji izvještaj o slučajevima iz stava (1) tačka f) ovog člana. Do donošenja posebnih propisa, sadržaj ovog izvještaja propisan je članom 14. Pravilnika o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SRBiH“, br. 02/91).

Član 144.

Izvještaj o povredi na radu

(1) Izvještaj o povredi na radu koja se dogodi i profesionalnom oboljenju koje nastane na radnom mjestu, Poslodavac je dužan dostaviti radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje, nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran, u roku od tri (3) dana od dana pretrpljene povrede odnosno nastanka oboljenja, ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene zaštite/medicine rada kod Poslodavca, kao i nadležnoj inspekciji rada, u roku od sedam (7) dana od dana pretrpljene povrede odnosno nastanka oboljenja.

ı

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu čiji sadržaj i način podnošenja propisuje Federalni ministar u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

Član 145.

Obaveza obavještanja inspekcije rada

O svakom smrtnom slučaju, težoj povredi na radu, profesionalnom oboljenju i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti život ili zdravlje radnika na radu Poslodavac je obavezan odmah obavijestiti nadležnu inspekciju rada.

Za svaku povredu na radu Poslodavac je dužan na uviđaj pozvati radnika za zaštitu na radu, neposrednog rukovodioca povrijeđenog radnika i povjerenika za zaštitu na radu (ako su isti imenovani).

XVIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 146.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Poslodavca.

(2) O danu objavljivanja Pravilnika sačinjava se službena zabilješka koju ovjerava Poslodavac.

Član 147.

Ovaj Pravilnik se obavezno ažurira nakon izmjena i dopuna u aktu o procjeni rizika ustanove, a sve izmjene i dopune se vrše na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 148.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu broj:05.2-3360/10 decembar 2010. godine.

Sarajevo, 28.10.2024. godine

Broj: 05.10.85-7628-5 /24

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ermin Lendo, dr. stomatologije



PRILOG I: ZAŠTITNA OPREMA, LJEKARSKI PREGLEDI, UPUTSTVA ZA SIGURAN RAD

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Ljekarski pregledi – utvrđeni rizici po Pravilniku	Periodičnost (mjeseci)	Period osposobljavanja radnika za siguran rad na siguran način	Povećan rizik	Zaštitna oprema	Izdvojene opasnosti	Poslove ne mogu obavljati	Uputstvo za siguran rad	Skraćene radnog vremena	Beneficirani staz
1.	Diplomirana medicinska sestra u timu na poslovima higijene ishrane	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
2.	Diplomirana medicinska sestra/tehničar u timu u odjelu za kontinuiranu medicinsku edukaciju i kontinuirani profesionalni razvoj, nastavu i publicistiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
3.	Diplomirana medicinska sestra/tehničaru timu socijalne medicine sa organizacijom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje	-	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

4.	Diplomirani inženjer hemije - Rukovodilac Odjela	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice</p>	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadražajnicama)	Matoljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE
5.	Diplomirani inženjer hemije na poslovima analize voda - Voditelj laboratorije	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	<p>Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice</p>	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadražajnicama)	Matoljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE

				<p>BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1-5:2018 Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-1-2:2020</p>				<p>BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1-5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu upotrebu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019</p>
6.	Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u timu laboratorije za respiratorne infekcije i opću bakteriologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice Za rad sa zaraznim materijalom	NE NE

					<p>Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>			<p>NE</p> <p>NE</p>
<p>7. Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u timu laboratorije za urogenitalne infekcije</p>	<p>43</p>	<p>24</p>	<p>Svake 2 godine;</p>	<p>NE</p>	<p>Maniti bijele boje ili odjeljo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu upotrebu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	<p>Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	<p>Maloljetna lica Trudnice</p> <p>Za rad sa zaraznim materijalom</p>	<p>NE</p> <p>NE</p>

8.	Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u timu laboratorije za crijevne infekcije	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantni bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu upotrebu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
9.	Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u timu laboratorije za parazitološku i mikološku dijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantni bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE

10.	Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske diagnostike u timu laboratorije za serodijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>- Kadna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 4501:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Matoljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
-----	---	----	----	-----------------	----	---	---	--------------------------------	-----------------------------------	----	----

11.	Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u timu laboratorije za molekularnu dijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 4501:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
						Mantiti bijele boje ili odjeljo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu upotrebu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2					

12.	Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u timu laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p> <p>Manji bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	Rad sa biološkim materijalom i uzorcima	Matoljerna lica Trudnice	Za rad sa biološkim materijalom	NE	NE
-----	---	----	----	-----------------	----	--	---	-----------------------------	---------------------------------	----	----

13.	Diplomirani sanitarni inženjer u HES timu	40	12	Svake 2 godine:	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje	Rad sa biocidnim sredstvima (sredstva za dezinfekciju, deratizaciju, dezinfekciju, pesticidi)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa biocidnim sredstvima	NE	NE
						Zaštitna odjeća – kombinizon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-1+A1:2020 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 4501:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010 Lična zaštitna oprema - Zaštitna obuća – gumene čizme BAS EN ISO 20346:2015					

14.	Diplomirani sanitarni inženjer na poslovima ispitivanja zraka, tla, buke i akcidentalnih stanja	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	Mantli bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija haće i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija. uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-1-2:2020	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadražjivcima)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE
15.	Diplomirani sanitarni inženjer u timu epidemiologije na poslovima nadzora nad zaraznim bolestima	40 43	12 24	Svake 2 godine;	NE	Mantli bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija haće i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 374-1:2018 Zaštitna odjeća – kombinizon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za	Rad sa zaraznim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraznim licima	NE	NE

			<p>jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013</p>		<p>Maloljetna lica</p>	<p>Za rad sa zaraženim licima</p> <p>NE NE</p>
<p>16. Diplomirani sanitarni inženjer u timu na poslovima komunalne higijene i sanitarne tehnike</p>	<p>43</p>	<p>24</p>	<p>Svake 2 godine;</p>	<p>NE</p>	<p>Rad sa zaraženim licima</p>	<p>Za rad sa zaraženim licima</p> <p>NE NE</p>
<p>17. Diplomirani sanitarni inženjer u timu epidemiologije na poslovima obavezne imunizacije</p>	<p>43</p>	<p>24</p>	<p>Svake 2 godine;</p>	<p>NE</p>	<p>Rad sa zaraženim licima</p>	<p>Za rad sa zaraženim licima</p> <p>NE NE</p>

18.	Diplomirani sanitarni inženjer u timu epidemiologije na poslovima prevencije intrahospitalnih infekcija	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>- Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Maniti bijele boje ili odjeljo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	<p>Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	<p>Maloljetna lica Trudnice</p>	<p>Za rad sa zaraznim materijalom</p>	NE	NE
-----	---	----	----	-----------------	----	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	----	----

19.	Diplomirani sanitarni inženjer u timu epidemiologije na poslovima putničke medicine, fakultativne imunizacije i antitrahne zaštite	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -S:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Malojctna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
20.	Diplomirani sanitarni inženjer u timu na poslovima školske higijene	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice – polietilenske za	Rad sa zaraznim licima	Malojctna lica	Za rad sa zaraznim licima	NE	NE

			<p>jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013</p>				
<p>21. Diplomirani sanitarni inženjer u timu za uzorkovanje u timu laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju</p>	<p>43</p>	<p>24</p>	<p>Strake 2 godine;</p>	<p>NE</p>	<p>Maniti bijele boje ili odjele/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu uporabu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu uporabu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	<p>Rad sa biološkim materijalom i uzorcima</p> <p>Maloljetna lica Trudnice</p> <p>Za rad sa biološkim materijalom</p>	<p>NE NE</p>

22.	Diplomirani sanitarni inženjer u timu epidemiologije na poslovima zdravstvenog nadzora	40 43	12 24	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 374-1:2018 Zaštitna odjeća – kombinizon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
23.	Diplomirani zdravstveni tehničar/diplomirani sanitarni inženjer u epidemiološkom timu na poslovima nadzora nad hroničnim nezaraznim bolestima	40 43	12 24	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 374-1:2018 Zaštitna odjeća – kombinizon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN ISO 13688:2014	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

24.	Direktor Zavoda	-	-	-	NE	Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa kancelarijskim priborom	Malojletna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
25.	Doktor medicine, specijalista epidemiologije - Voditelj odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Malojletna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
26.	Doktor medicine, specijalista epidemiologije - Voditelj odjela za vakcinarnim centrom	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za	Rad sa zaraženim licima	Malojletna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

27.	Doktor medicine, specijalista epidemiologije u timu epidemiologije na poslovima putničke medicine, fakultativne imunizacije i antitrahne zaštite	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013</p>	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
28.	Doktor medicine specijalista epidemiologije Voditelj odjela sa ambulantama za zdravstveni pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema</p>	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

29.	Doktor medicine u timu u timu epidemiologije na poslovima zdravstvenoga pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom - Voditelj ambulante	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
30.	Doktor medicine, specijalista epidemiologije u timu epidemiologije na poslovima prevencije intrahospitalnih infekcija	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa biološkim uzorcima	NE	NE
31.	Doktor medicine, specijalista	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

<p>epidemiologije – Voditelj odjela za epidemiologiju hroničnih nezaraznih bolesti</p>								
<p>32. Doktor medicine, specijalista epidemiologije – Voda HES tima primarnog nivoa</p>	40	12	Svake 2 godine:	NE	<p>ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013</p>	<p>Rad sa biocidnim sredstvima (sredstva za dezinfekciju, deratizaciju, dezinskciju, pesticidj)</p>	<p>Maloljerna lica Trudnice</p> <p>Za rad sa biocidnim sredstvima</p>	NE NE
				<p>Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1:2018 Zaštitna odjeća – kombinezon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943- 1+A1:2020</p>				

33.	Doktor medicine, specijalista mikrobiologije – Voditelj lima laboratorija za respiratorne infekcije i opću baktetriologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 4501:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010 Lična zaštitna oprema - Zaštitna obuća – gumene čizme BAS EN ISO 20346:2015</p>	<p>Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	Malojčetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
						<p>Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu upotrebu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2</p>					

34.	Doktor medicine, specijalista mikrobiologije – Vodičelji tima laboratorija za urogenitalne infekcije	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p> <p>Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija haće i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018</p> <p>Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011</p> <p>Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
-----	--	----	----	-----------------	----	---	--	-----------------------------	--------------------------------	----	----

35.	Doktor medicine, specijalista mikrobiologije – Voditelj tima laboratorija za crijevne infekcije	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
36.	Doktor medicine, specijalista mikrobiologije – Voditelj tima laboratorija za parazitološku i mikološku dijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE

37.	Doktor medicine, specijalista mikrobiologije – Voditelj laboratorije za serološku dijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>- Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	<p>Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE

38.	Doktor medicine na specijalizaciji iz mikrobiologije	-	-	-	NE	Zaštite rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštite maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
39.	Doktor medicine, specijalista mikrobiologije – Voditelj laboratorije za molekularnu dijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 20347:2013 Zaštite rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

40.	Doktor medicine, specijalista mikrobiologije/ Doktor veterinarske medicine, specijalista mikrobiologije – Voditelj tima laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa biološkim uzorcima	NE	NE
41.	Doktor medicine, specijalista medicinske ekologije i higijene – Voditelj odjela za komunalnu higijenu i sanitarnu tehniku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima, Za rad sa biološkim uzorcima	NE	NE

42.	Doktor medicine, specijalista medicinske ekologije i higijene	43	24	Svake 2 godine;	NE	- Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
43.	Doktor medicine na specijalizaciji iz medicinske ekologije i higijene	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odjelov/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

44.	Doktor medicine, specijalista zdravstvene ekologije i higijene na poslovima higijene ishrane – Voditelj odjela higijene ishrane sa savjetovaništem za ishranu	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bjele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
45.	Doktor medicine, specijalista zdravstvene ekologije i higijene na poslovima školske higijene – Voditelj odjela za školsku higijenu	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bjele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
46.	Doktor medicine, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite –	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bjele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

	Voditelj odjela za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstva					BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
47.	Doktor medicine na specijalizaciji iz socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva	-	-	Svake 2 godine:	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
48.	Doktor medicine, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite – Voditelji odjela promocije zdravstva i zdravstvene edukacije	43	24	Svake 2 godine:	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
49.	Doktor medicine, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite u timu promocije zdravstva i zdravstvene edukacije	43	24	Svake 2 godine:	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

50.	Doktor medicine, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite - Voditelj odjela zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom	43	24	Svake 2 godine;	NE	- Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
51.	Doktor medicine / Doktor stomatologije, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
52.	Doktor medicine, specijalista Javnozdravstvenih disciplina - Voditelj odjela za kontinuiranu medicinsku edukaciju i kontinuirani profesionalni razvoji, nastavu i publicistiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

53.	Glavni knjigovoda – planer analitičar	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
54.	Informatičar	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
55.	Diplomirani inženjer hemije na poslovima analize voda – Voditelj laboratorije za analizu voda	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-1-2:2020	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadražajcima)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE
56.	Diplomirani inženjer hemije - Rukovodilac Ocjela za sanitarnu hemiju	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadražajcima)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE

57.	Inženjer hemije/prehrambene tehnologije na poslovnima analize namirnica i predmeta opšte upotrebe, Voditelj laboratorije za hemijsku analizu namirnica i predmeta opće upotrebe	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	<p>Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-I- 2:2020</p>	<p>Maniti bijele boje ili odjele/kostim ili kombinacija hlade i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-I- 2:2020</p>	<p>Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadržajcima)</p>	<p>Maloljetna lica Trudnice</p>	<p>Za rad sa hemijskim agensima</p>	NE	NE	

58.	Inženjer hemije / fizike na poslovima ispitivanja zraka, tlaka i akcidentalnih stanja	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadražajnicima)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE
59.	Kurir	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
60.	Laboratorijski tehničar na poslovima hemijske analize voda	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadražajnicima)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE

					Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-1- 2:2020						
61.	Laboratorijski tehničar na poslovima hemijske analize namirnica i predmeta opšte upotrebe	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitna odjeća od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-1- 2:2020	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadrastjicima)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE
62.	Laboratorijski tehničar na poslovima ispirivanja zraka, tla, buke i akcidentalnih stanja	26 27	24 12	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje	Rad sa hemijskim agensima (kiselinama, bazama, plinskim nadrastjicima)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa hemijskim agensima	NE	NE

63.	Ljekar na specijalizaciji iz epidemiologije	-	-	-	NE	<p>2-2020</p> <p>Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013</p>	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
64.	Odgovorni zdravstveni tehničar RJ za epidemiologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje</p>	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

65. Odgovorni zdravstveni tehničar RJ za mikrobiologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu</p>	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
---	----	----	-----------------	----	--	---	--------------------------------	-----------------------------------	----	----

66.	Odgovorni zdravstveni tehničar RJ za zaštitu i unapređenje životne sredine	43	24	Svake 2 godine;	NE	upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
67.	Odgovorni zdravstveni tehničar RJ za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom i informatikom	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

68.	Pranja laboratorijskog posuda u RI za mikrobiologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
69.	Pranja laboratorijskog sudu i radnica na održavanju čistoće Odjela za sanitarnu hemiju	-	-	-	NE	Zaštitna odjeća - maniti, zaštitna marama, pregača BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitna odjeća protiv tečnih hemikalija - BAS EN 13034+A1:2010 Zaštitne rukavice otporne na otapala prilikom pranja sanitarija BAS EN 420+A1:2011	Rad sa sredstvima za čišćenje - odmašivačima, korozivima, deterdžentima	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa sredstvima za čišćenje - odmašivačima, korozivima, deterdžentima	NE	NE
70.	Radnica na održavanju čistoće - RI zajedničkih djelatnosti	-	-	-	NE	Zaštitna odjeća - maniti, zaštitna marama, pregača BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitna odjeća protiv tečnih hemikalija - BAS EN 13034+A1:2010	Rad sa sredstvima za čišćenje - odmašivačima, korozivima, deterdžentima	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa sredstvima za čišćenje - odmašivačima, korozivima, deterdžentima	NE	NE

71.	Radnik na održavanju – vozač	54	36, Uslovi koje moraju ispunjavati radnici u transportu, elementi i rokovi zdravstvenih pregleda utvrđeni su posebnim propisima	-	NE	Zaštitne rukavice otporne na otapala prilikom pranja sanitarija BAS EN 420+A1:2011 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi - Radno odijelo BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice za mehaničke rizike BAS EN 388+A1:2019	Korištenje mehaničkih alata Upravljanje motornim vozilom	Maloljetna lica	Za rad sa mehaničkim alatima	NE	NE
72.	Referent za javne nabavke	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
73.	Referent za opće i kadrovske poslove	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
74.	Referent za personalne poslove	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
75.	Referent za fakturisanje	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
76.	Referent likvidator	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
77.	Rukovodilac Radne jedinice za epidemiologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE		Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
							Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - policijske za jednokratnu uporabu				

			<p>BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013</p>	
<p>78. Rukovodilac Radne jedinice za mikrobiologiju</p>	<p>43</p>	<p>24</p>	<p>Svake 2 godine; NE</p>	<p>Manitiil bijele boje ili odfjelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – poljelienske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>

79.	Rukovodilac radne jedinice za zaštitu i unapređenje radne sredine	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odjelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
80.	Rukovodilac Radne jedinice za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom i informatikom	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantil bijele boje ili odjelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
81.	Rukovodilac Radne jedinice zajedničkih djelatnosti	43	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE

82.	Rukovodilac Službe za ekonomsko-finansijske poslove	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE
83.	Sanitaro-ekološki tehničar u timu na poslovima komunalne higijene i sanitarne tehnike	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odfijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
84.	Sanitaro-ekološki tehničar u timu na poslovima školske higijene	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odfijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

85.	Stručni saradnik za odnose sa javnošću	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE		
86.	Stručni saradnik za poslovne koordinacije edukacija	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE		
87.	Tehnički sekretar/ica	-	-	-	NE	X	Rad sa kancelarijskim priborom	Maloljetna lica	Za rad sa kancelarijskim priborom	NE	NE		
88.	Zdravstveni tehničar u timu epidemiologije na poslovima nadzora nad zaraznim bolestima	40	43	12	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odtjelo/kosim ili kombinacija hače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 374-1:2018 Zaštita odjeća – kombinizon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Lična zaštitna oprema - - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraznim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraznim licima	NE	NE

89.	Zdravstveni tehničar u timu epidemiologije na poslovima obavezne imunizacije	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
90.	Zdravstveni tehničar na poslovima putničke medicine, fakultativne imunizacije i antrabione zaštite	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+AI:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
91.	Zdravstveni tehničar u timu epidemiologije na poslovima zdravstvenoga nadzora	40 43	12 24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

92.	Zdravstveni tehničar u timu epidemiologije na poslovima prevencije intrahospitalnih infekcija	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>Zaštitna odjeća – kombinezon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole</p> <p>BAS EN ISO 13688:2014</p> <p>Zaštitne rukavice</p> <p>- polietilenske za jednokratnu uporabu</p> <p>BAS EN 420+A1:2011</p> <p>Lična zaštitna oprema</p> <p>- Radna obuća - Klompe</p> <p>BAS EN ISO 20347:2013</p>	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
-----	---	----	----	-----------------	----	---	-------------------------	-----------------	----------------------------	----	----

93.	Zdravstveni tehničar u epidemiološkom timu na poslovima nadzora nad hroničnim nezaraznim bolestima	40 43	12 24	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 374-1:2018 Zaštitna odjeća – kombinizon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
94.	Zdravstveni tehničar u HES timu	40	12	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme	Rad sa biocidnim sredstvima (sredstva za dezinfekciju, deratizaciju, dezinfekciju, pesticidi)	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa biocidnim sredstvima	NE	NE

95.	Zdravstveni tehničar u HES timu	40	12	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS EN ISO 374-1:2018</p> <p>Zaštitna odjeća – kombinizon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole</p> <p>BAS EN 943-1+A1:2020</p> <p>Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2</p> <p>BAS ISO 4501:2019</p> <p>Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska</p> <p>BAS EN ISO 10993-1:2010</p> <p>Lična zaštitna oprema - Zaštitna obuća – gumene čizme</p> <p>BAS EN ISO 20346:2015</p>	<p>Mantil bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje</p> <p>BAS EN ISO 13688:2014</p> <p>Lična zaštitna oprema</p> <p>- Radna obuća - Klompe</p> <p>BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme</p>	<p>Rad sa biocidnim sredstvima (sredstva za dezinfekciju, deratizaciju, dezinfekciju, pesticidi)</p>	<p>Matoljetna lica Trudnice</p>	<p>Za rad sa biocidnim sredstvima</p>	NE	NE
-----	---------------------------------	----	----	-----------------	----	--	---	--	---------------------------------	---------------------------------------	----	----

96.	Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za repiratorne infekcije i opću bakteriologiju	43	24	Svake 2 godine.	NE	<p>BAS EN ISO 374-1:2018 Zaštitna odjeća – kombinezon od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole BAS EN 943-1+A1:2020 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 4501:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010 Lična zaštitna oprema - Zaštitna obuća – gumenе čizme BAS EN ISO 20346:2015</p>	<p>Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	Matoljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE	
						<p>Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme</p>						

97.	Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za urogenitalne infekcije	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS EN ISO 374-1-5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011</p> <p>Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 4501:2019</p> <p>Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	<p>Kad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	<p>Matoljetna lica Trudnice</p>	<p>Za rad sa zaraznim materijalom</p>	NE	NE
						<p>Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014</p> <p>Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013</p> <p>Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1-5:2018</p> <p>Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011</p>					

98.	Zdravstveni tehničar u tinu laboratorije za crijevne infekcije	43	24	Svake 2 godine;	NE	Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
						Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu upotrebu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska					

99.	Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za parazitološku i mikološku dijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	BAS EN ISO 10993-1:2010 Maniti bijele boje ili odjelje/kosin ili kombinacija hlače i bluzas košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1-5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
100.	Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za serodijagnostiku	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odjelje/kosin ili kombinacija hlače i bluzas košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE

101. Zdravstveni tehničar u timu laboratorijske molekularne dijagnostike	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>Lična zaštitna oprema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu upotrebu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010 	<p>Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	Maloječna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
--	----	----	-----------------	----	--	---	----------------------------	--------------------------------	----	----

102.	Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za pripremnu podloga	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS EN ISO 374-1-5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 4501:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p> <p>Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1-5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Oprema za zaštitu organa za disanje:</p>	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
------	---	----	----	-----------------	----	---	--	-----------------------------	--------------------------------	----	----

103.	Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za kontrolu sterilizacije	43	24	Svake 2 godine;	NE	maske sa filterom za čestice BAS EN ISO 16972:2021 Oprema za zaštitu organa za disanje - Filteri za gas i kombinovani filteri BAS EN 14387+A1:2009 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Matoljema lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
						Mantiji bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompe BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2					

104.	Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza	43	24	Svake 2 godine;	NE	<p>BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p> <p>Mantili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010</p>	<p>Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla</p>	<p>Maloljetna lica Trudnice</p>	<p>Za rad sa zaraznim materijalom</p>	NE	NE
------	--	----	----	-----------------	----	---	---	---	---	----	----

105.	Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za sanitarnu mikrobiologiju	43	24	Svake 2 godine;	NE	Manili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013 Zaštitne rukavice za opasne hemikalije i mikroorganizme BAS EN ISO 374-1 -5:2018 Zaštitne rukavice – polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Zaštitne maske za jednokratnu upotrebu – FFP2 BAS ISO 45001:2019 Zaštitna kapa za jednokratnu upotrebu – polietilenska BAS EN ISO 10993-1:2010	Rad sa zaraznim materijalom / biološkim uzorcima humanog porijekla	Maloljetna lica Trudnice	Za rad sa zaraznim materijalom	NE	NE
106.	Zdravstveni tehničar u timu na postovima higijene ishrane	43	24	Svake 2 godine;	NE	Manili bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za	Rad sa zaraznim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraznim licima	NE	NE

107.	Zdravstveni tehničar u timu u timu socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite	43	24	Svake 2 godine;	NE	Jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Malojjetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
108.	Zdravstveni tehničar u timu promocije zdravlja i zdravstvene edukacije	43	24	Svake 2 godine;	NE	Maniti bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Malojjetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

109.	Zdravstveni tehničar u timu promocije zdravlja i zdravstvene edukacije	43	24	Svake 2 godine;	NE	- Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
110.	Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom	43	24	Svake 2 godine;	NE	Mantili bijele boje ili odijelo/kosim ili kombinacija hlače i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštitne rukavice - polietilenske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klompice BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE

111.	Zdravstveni tehničar u linu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom	43	24	Svake 2 godine;	NE	Manji bijele boje ili odijelo/kostim ili kombinacija hlac i bluza s košuljom bijele boje BAS EN ISO 13688:2014 Zaštite rukavice - polieterske za jednokratnu uporabu BAS EN 420+A1:2011 Lična zaštitna oprema - Radna obuća - Klomp BAS EN ISO 20347:2013	Rad sa zaraženim licima	Maloljetna lica	Za rad sa zaraženim licima	NE	NE
------	---	----	----	-----------------	----	--	----------------------------	--------------------	-------------------------------	----	----

PRILOG II: SPISAK RADNIH MJESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Nema radnih mjesta sa povećanim rizikom.

PRILOG III: SPISAK RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE PRIMJENJUJE MJERA SKRAĆENJA RADNOG VREMENA

Nema mjesta na kojima se primjenjuje mjera skraćjenja radnog vremena.

PRILOG IV: ROKOVI PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA

Redni broj	Pregled i ispitivanje	Periodičnost
1.	Pregled sredstava rada i opreme	3 godine
2.	Ispitivanje mikroklimne i štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama	3 godine, ljetni i zimski period
3.	Pregled sredstava i opreme lične zaštite	3 godine, ili po uputstvu proizvođača ili standarda
4.	Ispitivanje elektroinstalacija	3 godine
5.	Ispitivanje gromobranskih instalacija	2 godine
6.	Ispitivanje sigurnosnih ventila	1 godina

7.

Ispitivanje posuda pod pritiskom

3 godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ermin Lendo, dr. stomatologije

